



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
-Sekretarijat za uređenje prostora-
Br.032-352-751-06/5-31/1-17
Bijelo Polje, 24.03.2017.godine.

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Zajmović Armīna iz Bijelog Polja, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju porodično-stambene zgrade na urbanističkoj parceli br.255, nastala od katastarske parcele br.1003. KO Bijelo Polje, shodno Odluci o načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG" – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl.62 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Detaljnog urbanističkog plana Centralne zone Bijelog Polja ("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi" br.3/10), i z d a j e :

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
-za izradu tehničke dokumentacije-

Za rekonstrukciju porodično-stambene zgrade u postojećim gabaritima, na urbanističkoj parceli br.255, koju čini katastarska parcela br.1003, upisane u listu nepokretnosti br.1426. KO Bijelo Polje u ulici Muniba Kučevića u Bijelom Polju, shodno Detaljnom urbanističkom planu naselja Centralne zone Bijelog Polja.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.
Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Postojeće stanje

Katastarska parcela br.1003. KO Bijelo Polje, površine 453,0m², upisana je u listu nepokretnosti br.1426, izdat pod br.105-956-1862/2017, od 20.03.2017.godine i kopije plana izdate od 09.03.2017.godine, na kojima je prikazan predmetni objekat, porodično-stambena zgrada, bruto površine osnove P=108,0m², spratnosti prizemlje i sprat(Pr+1).

1.Namjena površina

Predmetna urbanistička parcela nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana centralne zone Bijelo Polje, u zoni planiranog stanovanja srednjih gustina sa djelatnostima.

Namjena predmetnog objekta je porodično-stambena zgrada.

2. Urbanistički parametri

Objekat je površine u osnovi $P=108,0m^2$, spratnosti prizemlje i sprat(Pr+1).

Rekonstrukcija cjelokupnog stambenog objekta u postojećim gabaritima.

3. Regulacija

Regulaciona linija poklapa se sa granicom katastarske parcele. Građevinska linija ostaje nepromijenjena obzirom da se radi o postojećem objektu.

4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Rekonstrukciju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnih objekata uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju-rekonstrukciju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, četvero-vodni ili kombinovani. Rješenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na sopstvenu parcelu.

5. Saobraćaj

Objekat se priključuje na pristupni put-ulicu Muniba Kučevića.

6. Ovi uslovi su osnov za izradu investiciono-tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih ispunjenih uslova i izmirenih zakonskih obaveza) izdati građevinska dozvola za izgradnju predmetnog objekta.

7. Hidrotehnički uslovi - uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu prema uslovima izdati od strane DOO. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

8. Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika.

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

9. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd. Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

10. Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija sa ucrtanim pristupnim putem (sa upisanim katastarskim parcelama preko kojih prolazi isti) do javnog puta.

Parkiranje treba obezbijediti isključivo na sopstvenoj parceli.

11. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).

12. Mjere zaštite na radu

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG", br.26/10, 73/10, 40/11) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

13. Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i standardima. Prilikom izrade tehničke dokumentacije moraju se poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:

- Za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
 - Tipizacija mjernih mjesta
 - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavanja strujnog opterećenja
 - Tehnička preporuka TP-1 b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV. Sastavni dio ovih uslova čine i uslovi izdati od Elektrodistribucije Bijelo Polje.
- POSEBNI USLOVI: Pri izgradnji objekta neophodno je pridržavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod naponom prema važećim pravilnicima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova, a koji govore o minimalnoj horizontalnoj udaljenosti i sigurnosnoj visini objekata od vodova pod naponom.

14. Uređenje terena

Pri planiranju slobodnog prostora treba razmišljati prije svega o zaštiti postojećih prirodnih pejzaža, a zatim i o strukturnoj, estetskoj i sanitarno – higijenskoj funkciji zelenih površina i njihovoj mogućoj primjeni, kroz objektivno utvrđivanje mogućnosti samog prostora i detaljnim upoznavanjem sa ekološkim zakonitostima koje djeluju na posmatranom području. Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija terena na pripadajućoj lokaciji sa ucrtanim pristupnim putem do javne saobraćajnice.

15. Zaštita životne sredine

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu nijesu potrebni obzirom da se radi o porodično-stambenom objektu koji se rekonstruiše.

16. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacije materijala, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

17. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata .

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

18. Projektanu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83 i 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br. 51/08, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat dostaviti u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

-Pisanu saglasnost od Erste bankeAD. Podgorica, koja je stavila hipoteku na predmetnu nepokretnost

Urbanističko-tehnički uslovi važe do važenja pomenutog planskog dokumenta-DUP-a
Centralne zone Bijelog Polja.

OBRADIO
Feriz Bahović



SEKRETAR
Aleksandra Bošković





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-1862/2017

Datum: 20.03.2017

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu ZAJMOVIĆ ARMIN, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1426 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1003		14 29	15/03/2017	MUNIBA KUČEVIŠA	Dvorište KUPOVINA		345	0.00
1003	1	14 29	15/03/2017	MUNIBA KUČEVIŠA	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		108	0.00
							453	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	ZAJMOVIĆ MUHAMED ARMIN	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1003		1	Porodična stambena zgrada KUPOVINA	947	P1 108	Svojina ZAJMOVIĆ MUHAMED ARMIN 1/1
1003		1	Stambeni prostor KUPOVINA 25	1	P 86	Svojina ZAJMOVIĆ MUHAMED ARMIN 1/1
1003		1	Stambeni prostor KUPOVINA 3	2	P1 71	Svojina ZAJMOVIĆ MUHAMED ARMIN 1/1
1003		1	Poslovni prostor KUPOVINA 1	3	P1 15	Svojina ZAJMOVIĆ MUHAMED ARMIN 1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1003				1	Dvorište	08/03/2017 9:27	Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Anure Zajmović (korisnika kredita) i Erste bane AD Podgorica u iznosu od 45.000,00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5,33% godišnje a na sva dospijela nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0,1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o kreditu i upisuje zabilježbu zabrane otudjenja i opterećenja

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1003		1		1	Porodična stambena zgrada	08/03/2017 9:27	nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabiljezba ekstezivnosti hipoteke zabiljezbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabiljezba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založne izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Amre Zajmović (korisnika kredita) i Erste banke AD Podgorica u iznosu od 45.000.00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5.35% godišnje a na sva dospejla nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0.1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o kreditu i upisuje zabiljezba zabrane otudjenja i opterećenja nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabiljezba ekstezivnosti hipoteke zabiljezbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabiljezba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založne izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine
1003		1		1	Porodična stambena zgrada	08/03/2017 9:27	Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Amre Zajmović (korisnika kredita) i Erste banke AD Podgorica u iznosu od 45.000.00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5.35% godišnje a na sva dospejla nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0.1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o kreditu i upisuje zabiljezba zabrane otudjenja i opterećenja nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabiljezba ekstezivnosti hipoteke zabiljezbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabiljezba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založne izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine
1003		1	1	1	Stambeni prostor	08/03/2017 9:27	Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Amre Zajmović (korisnika kredita) i Erste banke AD Podgorica u iznosu od 45.000.00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5.35% godišnje a na sva dospejla nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0.1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o kreditu i upisuje zabiljezba zabrane otudjenja i opterećenja nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabiljezba ekstezivnosti hipoteke zabiljezbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabiljezba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založne izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine
1003		1	2	1	Stambeni prostor	08/03/2017 9:27	Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Amre Zajmović (korisnika kredita) i Erste banke AD Podgorica u iznosu od 45.000.00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5.35% godišnje a na sva dospejla nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0.1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o kreditu i upisuje zabiljezba zabrane otudjenja i opterećenja nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabiljezba ekstezivnosti hipoteke zabiljezbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabiljezba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založne izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine
1003		1	3	1	Poslovni prostor	08/03/2017 9:27	Hipoteka Hipoteka u korist Erste banke Ad Podgorica radi obezbjeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu br. 5105171449 od 17.02.2017 god. zaključen između Amre Zajmović (korisnika kredita) i Erste banke AD Podgorica u iznosu od 45.000.00 eura sa rokom otplate kredita od 240 mjeseci stopa ugovorenih kamata je fiksna i iznosi 5.35% godišnje a na sva dospejla nenaplaćena potraživanja korisnik se obavezuje plaćati zateznu kamatu u visini od 0.1% dnevno na dospjeli iznos glavnice i drugim uslovima iz ugovora o

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

Podaci o teretima i ograničenjima


Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
							kreditu i upisuje zabilježba zabrane otudjenja i opterećenja nepokretnosti bez pisane saglasnosti založnog povjerioca zabilježba ekstezivnosti hipoteke zabilježbe neposredne izvršnosti notarskog akta i zabilježba hipotekarnog dužnika o pristajanju na neposredno prinudno izvršenje bez odlaganja nakon dospelosti obezbjeđenog potraživanja a na osnovu notarskog zapisa založna izjave UZZ br.49/2017 od 20.02.2017 godine

Taksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11) u iznosu od 5 EURA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" 29/07 i "Sl. list CG" 32/11 i 43/15).



Načelnik

Medojević
Medojević Vera, dipl pravnik





Размјера 1: 1000

Подручна јединица Битело Поље

Кат. општење Бужеро Павле

Власник - корисник Зукрат Мустафа Хаджрудин



Редни број списка катастарских такси


[illegible]

Да је ова копија верна оригиналу предм последњем стању у катастру.




Тврди и ошјерава

Б.Поле 9.03 2017 год



VODOTOCI



građevinska linija



regulaciona linija



granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN

NAMENE POVRŠINA

R 1:1000


list br.1




URBANPROJEKT


SO BIJELO POLJE
ODJEL ZA URBANIZACIJU I
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Rukovodilac izrade plana:





OUDERAVA
Jepkovic



RL

RL

3005

građevinska linija
regulaciona linija
tačke parcelacije

000000 granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN PARCELACIJE,

REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br.3




	površina u funkciji pruge
	zona centra planirana za razradu konkursnim arhitektonsko-urbanističkim rešenjem
	pojas neposredne zaštite železničke pruge
	OSTALE JAVNE POVRŠINE
	VODOTOCI
PARCELACIJA	
	postojeće granice parcela koje se zadržavaju
	postojeće granice parcela koje se ukidaju
	novoplanirane granice parcela
1013	broj urbanističke parcele
P=1688 m2	površina urbanističke parcele



LEGENDA:

ZELENILO



zelenilo parkovskog karaktera

skverno zelenilo

uređene zelene površine uz regulisane vodotoke

zelenilo sa ograničenim korišćenjem

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE




trotoari, platoi, staze i prilazi

privatni prilazi


kolovoz i parkinzi

pešačka zona

šetalište



ОУДЕРЖАВА
Територија



zona centra
planirana za razradu konkursnim
arhitektonsko-urbanističkim rešenjem

00000 granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE




LEGENDA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | postojeća trafo stanice 10/0.4kV |
| | 10kV-ni kabal - postojeći |
| | 10kV-ni dalekovod - postojeći |
| | planirana trafo stanice 35/10kV/kV |
| | planirana trafo stanice 10/0.4kV/kV |
| | 10kV-ni kabal - novoplanirani |



OVISKA
Teplo, hladno



LEGENDA:

- postojeća vodovodna mreža
- postojeća fekalna kanalizacija
- postojeća atmosferska kanalizacija
- planirana vodovodna mreža
- planirana fekalna kanalizacija
- planirana atmosferska kanalizacija

zona centra
planirana za razradu konkursnim
arhitektonsko-urbanističkim rešenjem

— granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN

HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE


R 1:1000 list br.5



SO. BJELO POLE
ODLUKA O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA

Rukovodilac izrade plana:
Zorica Strefenović, dipl.ing.arh.

Projekat



ουτεραν
Ferdinand